



**AM****PM**



Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 23 04 2022



A compdar dera maitiada perilh moderat (2) de lauegi d'esguitlament basau e purgues.

Eth perilh de lauegi d'esguitlament basau e de purgues de nhèu fòrça umida serà superior ja de bon maitin. Aço s'aplique principaument enes pales fòrça arribentes per dejós des 2500 m aproximativament. Damb era umitat ambientau, son possibles de manèra isolada lauegi naturaus de mida petita e mejana. En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament augmentarà leugèrament. Damb era nhèu recenta e eth vent, son possibles lauegi de nhèu umida sense coesion de mida petita e mejana per dessús des 2000 m aproximativament.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.10: scenari de primauera)

En quauqui sectors queirà nhèu per dessús des 2000 m aproximativament. Queirà un shinhau de ploja. Aço s'aplique per dejós des 2000 m aproximativament. Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada e ja s'atrendirà ath maitin. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un graduau debilitament deth mantèth de nhèu. Aço s'aplique especiaument per dejós des 2500 m aproximativamente. En còtes baishes e mejanas en generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iùèrn.

Tendéncia

Dissabte: Ath long dera net eth temps serà fòrça embromat. Eth temps serà doç. Eth perilh de lauegi serà superior ja de bon maitin. Es endrets perilhosos e es punts de desencadenament augmentaràn en cors dera jornada.



Grad de perilh 1 - Fèble



Tendéncia: perilh de lauegi constant
en Dissabte 23 04 2022



Possibles de manèra isolada purgues de nhèu fòrça umida.

Eth perilh de lauegi de nhèu fòrça umida serà superior ja de bon maitin. En cors dera jornada era probabilitat de desencadenament aumentarà leugèrament. (-) son possibles de manèra isolada lauegi de nhèu fòrça umida aumens de mida petita. Açò s'aplique principaument enes pales fòrça arribentes. Atencion ath perilh d'ester arrossegadi per un laueg ath dessús des malhs.

Celh de nhèu

Patrons de perilh

(pp.10: scenari de primauera)

Era superfícia deth mantèth de nhèu se heiredarà tot just ath long dera net embromada e ja s'atrendirà ath maitin. Queirà un shinhau de ploja. Açò s'aplique per dejós des 2000 m aproximativament. Ath long dera jornada es condicions de temps primauerau causaràn un graduau debilitament deth mantèth de nhèu. Peth moment non i a qu'un shinhau de nhèu.

Tendéncia

Dissabte: Ath long dera net eth temps serà fòrça embromat Eth temps serà doç Eth perilh de lauegi serà superior ja de bon maitin. Es endrets perilhosí e es punts de desencadenament augmentaràn en cors dera jornada.